

Z A P I S N I K

sa četrnaeste zajedničke sjednice Skupštine opštine Banja Luka, održane 22.1.1968. godine.

Sjednica je počela sa radom u 8,00 sati u Vijećnici Doma kulture.

Predsjedava i rukovodi sjednicom predsjednik Skupštine opštine Babić Živko.

Zapisnik vodi radnik Skupštine opštine Alagić Ibro.

Prisutno je 77 odbornika, otsutno 23 odbornika.

Nisu najavili odsustvo: Buzadžić Rajko, Ličina Rađmila, Salamić Ljubiša, Antić Mirko, Grbić Milan, Jankijević Viktor, Janković dr. Vojislav, Kecman Drago, Memon Ivan, Pirolić Mehо, Pułjić Drago i Ruždić Teofik.

Najavili odsustvo: Mitrov Vojin, Kašljević Mirko, Šola ja Jefto, Višekruna Vaso, Duvnjak Stojan, Djuran Vlado, Grozdanić Boško, Jajčević Ivica, Petković Bojan, Vasić Milivoje i Vranješ Todor.

Pošto je predsjedavajući konstatovao da postoji kvalifikaciona većina za odlučivanje, prešlo se na rad.

Odbornici: Pavićar Lazo i Verem Ahmet su naknadno pravdali odsustvovanje sa zadnje sjednice.

Uvažena je primjedba odbornika Vulić Vere da je bila prisutna na zadnjoj sjednici, s tim da je došla poslije poziva - nja.

Jednoglasno je usvojen:

D N E V N I R E D

✓ 1. Informacija o sadašnjem stanju i mogućnostima razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine,

✓ 2. Informacija o stanju i problemima kriminaliteta i javnog reda i mira na području opštine,

✓ 3. Izvještaj o radu u 1967. godini Komisije za društveni nadzor Skupštine opštine,

4. Informacija o problemu dvojnih stanarina,

5. Prijedlog Zaključka o stanju i potrebnim mjerama u oblasti fizičke kulture,

6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u organima uprave Skupštine opštine,

- 7. Prijedlog Odluke o kanalizaciji,
- ✓ 8. Prijedlog Odluke o organizaciji službe zaštite poljških dobara,
- 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o regulacionom planu stambenog naselja "Borik",
- ✓ 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta opštine Banja Luka,
- ✓ 11. Prijedlog Rješenja o oslobođanju Stambenog preduzeća u Banja Luci obračunavanja i plaćanja kamate na fond stambenih zgrada,
- ✓ 12. Prijedlog Rješenja o oslobođanju jedinice za gazdovanje stambenim zgradama Kombinata drvne industrije "Vrbas" u Banja Luci obračunavanja i plaćanja kamate na fond stambenih zgrada,
- ✓ 13. Prijedlog zaključka o potvrđivanju statuta osnovnih škola "Mladen Stojanović" Banja Luka, "Prva krajiška proleterska brigada" Piskavica, Osnovne škole Dragočaj i Statuta Zaštitne radionice za rehabilitaciju i zapošljavanje lica defektnih sluhom "DES" Banja Luka,
- 14. Prijedlog Rješenja o izboru sudija Opštinskog suda u Banja Luci,
- ✓ 15. Prijedlog Zaključka o objavlјivanju izbora predsjednika Opštinskog suda u Banja Luci,
- 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju inspektora rada,
- 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za boračka pitanja,
- 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju plana sječa za 1968. godinu Šumskog privrednog preduzeća "Banja Luka",
- ✓ 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na plan sječa za 1968. godinu Šumskog industrijskog preduzeća "Kozara" iz Bosanske Dubice,
- ✓ 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na plan sječa za 1968. godinu Šumskog privrednog preduzeća "Posavina" iz Bosanske Gradiške.

Ad 1

Informacija o sadašnjem stanju i mogućnostima razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine.

Izvjestilac je ing. Savić Dušan, predsjednik Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo - izlaganje u prilogu zapisnika (u

sjedničkom materijalu).

Odbornik Fail Ivica, stavlja primjedbu na datum koji nose zaključci iz oblasti poljoprivrede. Treba da stoji 22.1.1968. a ne 21.1.1968. godine.

Odbornik Zenić Dobrivoje, slaže se sa orijentacijom na stočarstvo i voćarstvo. Konstatuje da poljoprivreda u cjelini slabo napreduje. Velika je usitnjenost posjeda. Stočarstvo je u teškoj situaciji, opada broj sitne stoke, ne unapređuje se govedarstvo, nema vještačkog osjemenjavanja. Na selu se stvaraju socijalni problemi, samo prošle godine ostalo je 200 miliona nena - plativih bolničkih troškova. Malo je radjeno na opštaj kulturi, na elektrifikaciji, na zdravstvenoj zaštiti. Na području Bronzanog Majdana imaju samo dva doktora na 20.000 stanovnika. Pita, šta je sa kolima zdravstvene stanice u Majdanu?

Odbornik Verem Ahmet - cijeni napore koji su uloženi na izradi Informacije, ali se ne slaže sa polemikom koja se kroz nju provlači na relaciji selo - grad. Nije na mjestu diskusija ko kome više daje. Kritički se osvrnuo na sistem uvodnih izlaganja na sjednicama, čitaju se i po pravilu su duga. Predlaže, da se uvodna izlaganja podijele odbornicima zajedno sa sjedničkim materijalom. Istiće da su neki preloženi zaključci diskutabilni. Ne slaže se da se prilikom donošenja finansijskog plana realizacije samodoprinosa mjesnim zajednicama na selu izdvaja 15% umjesto predviđenih 10%. Također se ne slaže da Skupština opštine od 1968. izdvaja najmanje 20 miliona starih dinara iz budžeta za unapređenje poljoprivrede. Smatra, da je ovo nerealno postavljeno. Može se odrediti iznos za 1968, ali ne i za ubuduće. Mišljenja je da poljoprivreda zaostaje i pita da li je to samo materijalna nemogućnost ili ima i subjektivnih razloga?

Predsjednik Babić Živko - smatra, da nije dobro rješenje da se uvodno izlaganje dostavlja uz sjednički materijal, kojega i onako ima dosta, pa bi odbornici bili pretrpani. Uvodna izlaganja su pravljena na materijalu koji se dostavlja.

Odbornik Marčetić Bođan - podvlači da uvodno izlaganje nije nikakav višak i da je dosta rasvjetlilo probleme. Mišljenja je da je sadašnje stanje loše, a mogućnosti razvoja teške. Smatra da razlozi leže u objektivnim i subjektivnim slabostima. Loš je bonitet zemljišta i konfiguracija, slabe su komunikacije, usitnjenost posjeda je velika, slaba elektrifikacija sela, sitna ulaganja u poljoprivredu; sve su to razlozi za teško stanje u ovoj

oblasti. Ne može se očekivati napredak bez ulaganja. Uvjerežena su mišljenja da zemljoradničke zadruge mogu ali neće da rade na preobražaju sela, iako su vezane za selo, Istiće, da je nje-gova zadruga uložila 203 miliona u proizvodnju, a 17 za razvoj sela. Završni račun će pokazati da li su te pare korisno uložene. Zadruga je dala u proizvodnju 500.000 sadnica, 7.000 voćnih sadnica, 20.000 pilića, u fondove uložila 4 miliona za standard. Zadruge su jedine koje nešto ulažu ili pak, pomažu razvoj poljoprivrede. Smatra, da bi i ostali trebali da ulažu i pomažu poljoprivredu, a naročito mesarska, mlinarska i preradjivačka industrija, otkupna mreža kao i gradska tržnica. Zadragama se, međutim, prigovara da su se komercijalizirale i da trguju. Unapredjenje, odnosno rad na njemu, mora biti sistematsko, već od osnovne škole. Treba raditi na tome da omladina ostane na selu. Informacija slika stanje, ali ne daje rješenja i odgovore. Pledira da Skupština opštine doneše konkretnije zaključke.

Predsjednik Babić Živko - izmedju ostalog ističe: neriješeno pitanje kredita, slabo ili nikakvo učešće drugih radnih organizacija u razvoju poljoprivrede, velike obaveze zemljoradničkih zadruga. Neophodno je da Savjet, Komora i predstavnici zadruga izanaliziraju stanje i predlože smjernice za rad. Da se vidi koja radna organizacija može da radi na razvoju i što treba da uradi. Zadragama treba pomoći u naporima na radu razvoja i unapredjenja poljoprivrede, vidjeti koje akcije i kakva im je pomoć potrebna u radu. Nedopušteno je da jedni na druge prebacuju obaveze.

Republički poslanik Mešinović Tasim - naglašava da postoji orijentacija i koncepcija razvoja poljoprivrede, ali da nema organa koji bi to sprovodio.

Mišljenja je da se Skupština opštine bavi ovom problematikom periferno, a vrijeme je da se raščisti ko treba da vodi brigu o realizaciji planova. Istiće potrebu: integracionih procesa, izgradnje klaonice i hladnjače, povezivanje radnih organizacija sa bankom na izradi i realizovanju programskih rješenja za poljoprivredu. Sve akcije usmjeriti na razvoj poljoprivrede. Potrebno je: precizno odrediti područja koja će se elektrificirati, raditi na razvoju urbaniziranih punktova, spriječiti nepismenosnost mlađih, odrediti sredstva i njihov način realizacije.

Odbornik Rokvić Djuro - smatra da je Informacija dobra.

Ne treba zanemariti stanje kako je danas, kao ni mogućnosti zapošljavanja novih kadrova. Istiće, da zemljoradničke zadruge jedino rade na razvoju poljoprivrede. Poljoprivreda je u cijelosti napredovala, porasla je poljoprivredna proizvodnja i potrošnja vještačkih djubriva. Povećao se interes za poljoprivrednu proizvodnju. U Piskavici ima 7 privatnih traktora. Svi poljoprivrednici saradjuju sa zadrugom. Zadruga se mora orijentisati na veću akumulaciju i ekonomičnjim poslovima. Istiće, da je u ovoj oblasti veliko nerazumijevanje i nezainteresiranost. Ivanjska je imala uzorni voćnjak, drugi po veličini u Republici. Trebalo ga je doinvestirati, a kako nije bilo razumijevanja, dat je PIK-u "Mladen Stojanović", bez naknade. Traži da i preradjivaći ulazu u razvoj poljoprivrede. Lošim i neuspjelim integracijama se ne doprinosi razvoju poljoprivrede. Kooperacija je gotovo izumrla. Poljoprivrednici traže saradnju, jer ne mogu sami da uvećaju proizvodnju.

Odbornik Anušić Joso - drži da je stanje ozbiljno i da će biti teže ako se ne predje na integraciju, za koju smatra da je najvažnija i najodlučnija za razvoj poljoprivrede. U Dragičaju je samo jedan traktor, što je nedovoljno, sve ostalo je prodano. Zadruga nije ništa napredovala od 1947. godine, aparat joj je glomazan, ne odvaja ništa u fondove. Zadruga ne pomaže razvoj poljoprivrede, čak nije htjela odvojiti 300.000 starih dinara za umjetno osjemenjavanje. Zemljište u opštenarodnoj imovini leži neobradjeno. Seljak je prepušten sam sebi. Sadašnje zadruge nemaju ništa sa poljoprivredom. Predlaže, da se poboljša zdravstvena zaštita na selu, da se poljoprivredi pomogne finansijski - povećati prilikom donošenja finansijskog plana realizacije samodoprinosa mjesnim zajednicama na selu sa 10% na 15%, sprovesti integraciju, boriti se za kvalitet.

Odbornik Cerić Osman - ističe, da je u stočarstvu teška situacija, stoka je jeftina, ali to se ne odražava na cijeni mesa. Misli, da mesari koriste gužvu nastalu obustavom izvoza mesa. Smatra, da je malo uradjeno na unapredjenju poljoprivrede. Treba naročito обратити pažnju na ušoravanje sela, raditi na zdravstvenoj zaštiti, snabdjeti sela zdravom vodom i izvršiti elektrifikaciju.

Brzica Karlo - podvlači da je 60% stanovništva opštine sa sela, a nacionalni dohodak je vrlo nizak 600,00 dinara po stanovniku. Jedini izlaz je u integraciji savremenijeg privredjivanja. Smatra, da se u razvoju poljoprivrede ne treba oslanjati na zadruge. Dok se drugi integrišu, kod nas se stoji i čeka. Vrijeme je za integraciju da se objedine sve raspoložive snage i krene u akciju. Tržište je široko, ima velik broj organizacija koje su ovisne od poljoprivrede i utiču na proizvodnju, npr. "Žitoprodukt" i "Voćar", "Bosanka", "Vitaminka", Gradska tržnica i drugi. Neke pogone treba rekonstruisati. Smatra, da najveća organizacija PIK "Mladen Stojanović", neće duго uspješno nastupati, jer radi isključivo sa nepreradjenim proizvodima i nema oblikovane proizvodnje za tržište. Potrebno je stvoriti političku klimu za razvoj poljoprivrede i organizovati promet roba na nivou radnih organizacija. Seljak se sam ne može razvijati. Zadruge imaju ulogu u podizanju proizvodnje, ali kakve su one ne mogu zadovoljiti, nemaju ni stručnjaka. Treba se čuvati polovičnih i pogrešnih integracija. Zalaže se za specijalizaciju rada od sirovine do prometa. Za razvoj stočarstva neophodna je hladnjača. Samo organizovana privreda može riješiti probleme poljoprivrede.

Republički poslanik Milorad Popović - predlaže da se vidi šta je sporno, a šta nije.

Odbornik Osmančević Sabahudin - podvlači da u programu zdravstvene zaštite pored proširenja mreže stanica treba obratiti pažnju na finansiranje postojeće mreže. Već sada to finansiranje je veliki problem, jer se jedan dio finansira na račun radničkog osiguranja. Nesredjeni odnosi mogu dovesti do vrlo teške situacije u zdravstvenoj zaštiti. Recimo da se polovina učenika može pregledati a da se polovina ne može, jer nisu osigurani! Kola hitne pomoći su povućena iz Bronzanog Majdana, jer su neekonomična iskorištavana po 300 km mjesečno. Jedan ljekar je povučen iz Bronzanog Majdana, jer je imao 800 posjeta mjesečno, međutim, biće zaposlen izvjestan broj medicinskih sestara, osnovaće se stomatološka stanica. U Dragočaju, medicinska stanica nije vlasništvo Medicinskog centra, pa zato nije ni popravljena.

Odbornik Rokvić Djuro - je mišljenja, da zadruge posluju na granici rentabiliteta. U poljoprivredu je na vrijeme trebalo investirati. Imamo lo institucija koje rade na analizama poljoprivrede, a ne daju nikakav doprinos razvoju. Novac uložen u

finansiranje ovih investicija, trebalo je uložiti u poljoprivrednu. Zadruge nemaju plana razvoja. Postoje garantovane cijene nekih proizvoda, ali nema prihvata proizvoda. Ima dosta dirigiranih stvari. Traktorom se ne smije na put, a plaća se za puteve 35.- dinara poreza po litri goriva. Predlaže da se odmah na brzinu ne donose zaključci, već za jedno mjesec dana, s tim da se realizuju.

Odbornik Lolić Vladimir - slaže se sa uvodnim izlaganjem druga Savića. Na brdsko-planinskom području otežan je plasman proizvoda. Nema otkupa, nemaju se gdje plasirati proizvodi. Trebalo bi raditi na kinofikaciji sela.

Republički poslanik Oršulić Jelena - smatra da je tačka 9. zaključaka nerealna postavljena. Zalaže se da se sve radne organizacije brinu o stručnom obrazovanju radnika. ~~Nema~~ prepreka o uvodjenju predmeta iz poljoprivrede u osnovne škole. Potrebno je samo riješiti finansiranje uvodjenja tih predmeta.

Veterinarski inspektor Djurić Duško - ističe da su cijene živoj stoci niže zbog obustave izvoza u inostranstvo. "Stočar" nema mogućnosti da snabdjeva grad preko gradske klaonice, pa uvozi meso sa strane. Klaonica će biti zatvorena, jer nema uslova za rad. Hladnjače nema, pa je situacija teška. Privatnici kolju van klaonice. Meso je skupo radi transporta, jer se velika količina transportuje iz Zagreba, Gradiške i tđ. Podvoz pada na teret potrošača. Treba raditi na podizanju ovčarstva, uvesti dobre pasmine, kao na pr. finske ovce. Nomadsko stočarenje je otvoren problem, međutim nijedna komisija nije sazvana po ovom pitanju. Stočari se snalaze kako znaju. Neko kupuje imanja preko. Kod nas se troši najviše ovčije meso. Cijena mesa u Banja Luci je ispod limita i ista je kao u 1966. Nije na mjestu odluka SIV-a o skidanju cijene mesa, jer po prirodi stvari meso treba sad da je najskuplje - izvršena je negativna selekcija. Potreba za klaonicom i hlađnjačom su velike. Fondovi "Stočara" su nemoćni za ove poduhvate. Prošle godine s našeg područja je izvezeno u inostranstvo 7.000 konja, naplaćene su takse u velikom iznosu, a nije dat ni dinar za razvoj konjogojstva.

Odbornik Dragić Dragoljub - drži da je selo okrenuto samo sebi. Zalaže se za zajedničku akciju zadruga, radnih organizacija i trgovine. Potrebno je zaokružiti proces. U zadrugama ima nestručnosti. Priliv sa sela u grad ostaje. Selo ima zamjer-

ki na nesprovodjenje odluka. U Pavićima treba riješiti pitanje vode. Smatra, da je Informacija dobra za početak.

Veterinar Bahtijarević Fikret - skrenuo je pažnju da stoka gladuje zbog nedostatka stočne hrane. Umjetno rasplodjavanje slabo napreduje, pa čak se i smanjuje broj rasplodnih bikova. Veterinarima niko ne pomaže, čak nema nikakvih planova za unapredjenje službe.

Prelsjeđnik Babić Živko - podržava prijedlog odbornika Rokvića da se donesu zaključci za mjesec do mjesec i po dana. Za razvoj poljoprivrede treba uključiti i iskoristiti sve faktore i elemente. Treba imati u vidu razvoj i rekonstrukciju puteva, razvoj zdravstva i elektrifikacije, kao i činjenicu da je svega 3% površina u društvenom sektoru. Pretjerava se u negiranju rezultata pojedinaca i zajednice. Mora se konstatovati da je bilo napora. Što je učinjeno nije dovoljno, ali ne postavljam se tako da gledamo ko šta za selo kaže, već gledajmo ko šta radi za selo. Deplasirana je diskusija ko šta i koliko daje za selo, a ko koliko uzima. Mali dohodak u poljoprivredi obavezuje da se radi na razvoju. Agronomi su bez posla, a zadruge bez stručnjaka. Trebalo bi preporučiti zadrugama da prime agronome na posao. Možemo reći da ćemo iz budžeta dati sredstva za unapredjenje poljoprivrede, ali sad ne možemo izglasati cifru. U zaključcima trebamo poći od toga da su zadruge najvažnije u razvoju poljoprivrede. Potrebno je povezati sve faktore utvrdivši zadakte svakog. Zadaci trebaju da su konkretni.

Predlaže da se oformi komisija čiji je zadatak da formuliše zaključke i predloži mjere za razvoj poljoprivrede, na osnovu Informacije, diskusije na sjednici, kao i pismenih i usmenih prijedloga svih zainteresovanih. Komisija bi kontaktirala sa Savjetom za poljoprivredu, službama i svim ostalima. U komisiju predlaže: Djuran Vladu za predsjednika, Milorada Popovića, Marđetića Bogdana, Matić Aleksandra, Čurčiju Ranku, Savjak Miroslava i Ferković dr. Milana, za članove.

Republički poslanik Milorad Popović - se ne slaže da se imenuje komisija, te predlaže da se ova grupa pridruži Savjetu za poljoprivredu, kako bi zajednički radili na zaključcima.

Informacija je usvojena jednoglasno.

Jednoglasno je odlučeno da se imenuje komisija za izradu zaključaka. Zadatak komisije je da formuliše zaključke i pre-

dloži mјera za razvoj poljoprivrede. U komisiju su imenovani: Djuran Vlado, predsjednik, Popović Milorad, Marčetić Bogdan, Matić Aleksandar, Ćurčija Ranko, Savjak Miroslav i Ferković dr. Milan - za članove. Komisija je dužna da u roku od mjesec do mjesec i po dana poanese prijedlog zaključaka Skupštini opštine.

Ad 2.

Informacija o stanju i problemima kriminaliteta i javnog reda i mira na području opštine.

Izvjestilac je Pjanić Mahmut, načelnik SUP-a. U diskusiji ističe da Informacija nije kompleksna da da ocjenu stanja, radjena je saradjnjom sudova, SUP-a i Tužilaštva. Kad SUP bude podnosio izvještaj, to će biti kompleksnije. Podvlači da je poslije Brionskog planuma operativni dio poslova bio potpisnut, jer se radilo na kadrovskoj problematici i penzionisanju. Reorganizacija je izvršena uspješno, uklopili smo se brzo u sadašnje probleme, posebno na polju privrednog kriminaliteta. Statistika očito govori o postignutim rezultatima. SUP, tužilaštvo i sudovi su se dogovorili kako dolaziti do podataka, kao i o metodama rada. SUP se orijentisao na stručnu pomoć radnim organizacijama, kroz internu kontrolu, u spriječavanju privrednog kriminala. Služba se ne miješa svagdje, ali ima i nerazumjevanja kod radnih organizacija. Mi smo se orijentisali, uglavnom, na tri problema: 1. dogradnja organizacije, 2. kadrovske promjene - izmjena kvalifikacione strukture, 3. poboljšanje materijalne strukture - povećanje tehnike. Učinjeni su veliki napor na poboljšanju kvalifikacione strukture, 52% radnika se školuje. Podmudiće se milicionarski kadar, a ubuduće će se regrutovati sa srednjom stručnom spremom. Stanica milicije je nosilac javne bezbjednosti i nosilac je otkrivanja krivičnih djela. Iće se na to, da rukovodioci stanica budu pravnici. Nalazimo se pred reorganizacijom službe javne bezbjednosti. Mi ćemo biti centar za bivši banjalučki srez kod rasvjetljavanja težih krivičnih djela.

Odbornik Medojević Marko - je skrenuo pažnju na veliki broj neotkrivenih krivičnih dijela. Misli, da to nije rezultat samo nedostatka kadra, već i nesavjesnog rada. Otvorena je velika mogućnost ugrožavanja čovjeka i imovine. Poenta je na organizaciji, dodatku ljudstva kao i na povećanju stručnosti zaposlenih. Naročito zabrinjavaju provalne kradje, koje mahom ostaju ne-

otkrivene pa daju potstreka. Slabo se radi na kažnjavanju prekršaja, mnogo je neriješenih predmeta, a to je slabost organizacije. Smatra da bi sakretar trebao da organizuje rad sudija za prekršaje, treba da se više angažuje na izvršno upravnim poslovima. Sudije treba više mobilizirati na otkrivanju i kažnjavanju za prekršaje i krivična djela. Istiće da je kaznena politika blaga, pa bi je neminovno trebalo pooštiti tamo gdje je povećan broj krivičnih djela.

Odbornik Zenić Dobrivoje - prihvata Informaciju. Konstatuje da su prekršaji u porastu i da su blage kazne. Treba pooštiti kazne, naročito prema povratnicima. Nisu rijetki napadi na milicionere, kao i prijetnje svjedocima. Ako je potrebno, da se poveća broj sudija za prekršaje. Treba izricati kazne zatvora, a ne novčane kazne.

Republički poslanik Mešinović Tasim - smatra da je na osnovu Informacije teško zaključiti kako se radi. Savjet smatra da je služba u cjelini izvršila zadatku. Smatra da se načelnik dobro postavio u radu oko reorganizacije, kao da se djelokrug poslova sveo na zakonom propisane. Podvlači da je malen broj službenika i da bi ga trebalo povećati. Služba objektivno ne može sve postići, pa je orijentacija na otkrivanju težih djela. Maloljetnici su veliki problem jer nema opštih kazni. Potrebna je podrška svih i sinhronizacija rada, a posebno treba raditi na tehničkoj opremljenosti i na povećanju kadra kao i na njegovoj stručnosti.

Odbornik Kajkut Djuradj - traži da sudjenje prekršioima zakona budu javna i da se održavaju u mjestu gdje je djelo izvršeno. Istiće da mnoga sudjenja propadaju jer svjedoci lažu.

Odbornik Dragić Dragoljub - tvrdi da su kazne blage. Traži da se za maloljetne prekršioce zakona kažnjavaju i roditelji.

Socijalni radnik Morača Božo - je mišljenja da je maloljetnička delikvencija složeno i kompleksno pitanje. Tvrdi da maloljetnici najčešće kradu, a zatim prodaju ukradene predmete. Trebalo bi povesti računa o kupcima tih ukradenih predmeta.

Odbornik Anušić Joso - Predlaže da se iz budžeta službi odvoje novci i da se pojača gonjenje i kažnjavanje siledžija.

Okružni javni tužilac - Javor Tomislav - smatra da se Informacija može prihvati i da svako treba podnijeti izvještaj

o radu. Ova problematika treba da je na dnevnom redu Skupštine opštine bar jednom godišnje. Potrebna je saradnja SUP-a, tužilaštva, sudova i Centra za socijalni rad. SUP ne može bez saradnje svih snaga društva. Krivični postupak dugo traje. Draštive kazne ne vode cilju - smanjenju broja krivičnih djela.

Predsjednik Babić Živko - napominje da su službe samoinicijativno prezentirale Informaciju. Možemo ocijeniti uspehe i nedostatke, na nama je da im pomognemo u radu. Iz podataka se vidi da je služba samokritična.

Informacija je usvojena jednoglasno.

Donesen je zaključak o potrebi finansijske pomoći SUP-u u okviru mogućnosti Skupštine opštine, kao i o potrebi šire diskusije i koordinacije rada SUP-a, sudova, tužilaštva i Centra za socijalni rad.

Ad 3.

Izvještaj o radu u 1967. godini Komisije za društveni nadzor Skupštine opštine.

Izvjestilac je odbornik Jovetić Božidar - izlaganje u sjedničkom materijalu.

Odbornik Osmančević Sabahudin je protiv zabrane izgradnje garaža.

Predsjednik Babić Živko - ističe da se ne radi o zabrani izgradnje garaža, već o privremenoj nemogućnosti izgradnje.

Republički poslanik Mešinović Tasim - smatra da rad Komisije za društveni razvoj treba da se bazira na propustima drugih. Komisija treba da pomogne radnim organizacijama da greške isprave.

Potpredsjednik Vukić Ante - tvrdi da radne organizacije vrše prekršaje u radu, neke čak ne izvršavaju naredjenja SDK. Protiv prekršioca treba poduzeti energične mjere.

Sekretar Stupar Rajko - podvlači da je Komisija pomogla da se riješe neki problemi u radnim organizacijama.

Odbornik Ceric Osman - ističe nedostatak propisa iz oblasti gradnje. Ovo područje je kompleksno, a neregulirano, pa se gradjani mnogo žale.

Odbornik Filipović Safet - predlaže da komisija ispita iscrpno stanje u Gradskoj tržnici za koje smatra da je kritično.

Izvještaj je usvojen jednoglasno.

Ad 4.

Informacija o problemu dvojnih stana.

Predsjednik Babić Živko - istakao je da se očekuje presuda Ustavnog suda po Odluci o dvojnim stana. Predlaže da se sad na sjednici analizira novonastala situacija, da se čuju sugestije i prijedlozi, ali da se ne donosi nova odluka, već kasnije, pošto dodje presuda Ustanovnog suda. Podvlači da se dvojne stana moraju regulisati.

Cerić Šefik - tvrdi, da je Odluka protivustavna i da prethodi njeno uklanjanje. Cijena boda mora da bude jedinstvena. Smatra da nije uputno ići na vrijednost boda od 70.- dinara, jer je gradnja poskupila. Odluka za stanare i za Stambeno preduzeće je viša sila.

Republički poslanik Mešinović Tasim - Istiće da Stambeno preduzeće nije planiralo uređenje zemljista i da su jeftino gradili. Biće oko 7.000 posodjenih kad se primijeni vrijednost boda. Zalaže se da za sve bode bude 90.- dinara, s tim da bi se našlo neko rješenje za one koji već imaju zaključen ugovor do 1970. Predlaže da se naprave analize za vrijednost boda od 70, 80 i 90 dinara.

Odbornik Ivanić Jovo - se protivi da oni u lošijim stanovima pomažu one u boljim, plaćajući po novoj vrijednosti boda.

Predsjednik Babić Živko - ističe da će do 1970. godine biti jedinstvena vrijednost boda.

Odbornik Plavčić Milorad - pita koliko ima stanova koji plaćaju po 90.- dinara bode i kolika je stvarna vrijednost boda?

Cerić Šefik - napominje da se godišnje gubi 20 - 30 miliona zbog toga što nije jedinstvena vrijednost boda.

Odbornik Medojević Marko - pita postoje li diferencirane kategorije stanova?

Republički poslanik Mešinović Tasim - kaže da se za stana primjenjuje metodologija rada koju su usvojile sve skupštine u BiH. Ne mogu se stanari dvostruko tretirati. Svake godine je potrebno izvršiti revalorizaciju stanova. Amortizacija stana je duga kroz 160 godina. Stambeno preduzeće ne određuje cijenu stanovima, Skupština opštine je odredila gornju granicu.

Odbornik Djubo Refik - ističe da stanar novog stana plaćajući stanaru omogućava da se izgradi novi stan, te bode

mora da bude jedinstven.

Informacija je jednoglasno usvojena.

Danesen je zaključak da se stara Odluka o dvojnim stanarinama ne mijenja dok ne dodje presuda Ustanovnog suda i daje se ovlaštenje službi i Savjetu za komunalne poslove, te Stambenom preduzeću da rade na pripremi nacrta nove odluke.

Ad 5.

Prijedlog Zaključka o stanju i potrebnim mjerama u oblasti fizičke kulture.

Izvjestilac je potpredsjednik Vukić Ante - između ostalog ističe da su zaključci radjeni na osnovu materijala sa sjednice od 13.11.1967, kao i diskusije i prijedloga na sjednicama. Podvučena je uloga škola u fizičkom obrazovanju mlađih. Ovo pitanje treba još obraditi. Inicirana je gradnja sportske hale. Predložena je zajednička uprava za sve sportske objekte u gradu, koja bi se efikasno starala o objektima. O problemima fizičke kulture SOFK-a i Savjet za fizičku kulturu će obavještavati po potrebi Skupštinu opštine.

Odbornik Fail Ivica - pita hoće li Zaključci biti jedan od kriterija za budžetsku dodjelu sredstava?

Zaključci su jednoglasno usvojeni.

Ad 6.

Prijedlog Odluke o radnom vremenu u organima uprave Skupštine opštine.

Izvjestilac Kapetanović Djoko - član Savjeta za organizaciono pravne poslove - diskusija u sjedničkom materijalu.

Republički poslanik Mešinović Tasim - smatra da se ne može olako preći preko neriješenih problema ishrane, jaslica, jer prelazak na novo radno vrijeme mijenja način života.

Sekretar Stupar Rajko - napominje da su izvršene priprema za organizaciju društvene ishrane. Vjeruje da će se i problem smještaja djece regulisati uskoro.

Odbornik Cerić Osman - tvrdi da su obrazloženja ~~uz~~ Odluku slaba, priprema nisu izvršene i smatra da stanje za prelazak na novo radno vrijeme nije pogodno. Predlaže da se uvede ljetno i zimsko radno vrijeme. Predlaže da se usvoji prijedlog

radnika.

Odbornik Ivanić Jovo - ističe, da nije problem is-hrana već problem smještaja djece, to pitanje prije svega treba riješiti.

Odbornik Djubo Refik - zalaže se za novo radno vrijeme, jer to traže interesi 30.000 zaposlenih u privredi.

Odbornik Zenić Dobrivoje - traži da mjesni uredi rade kao i dosada, jer to odgovara stanovništvu.

Odbornik Verem Ahmet - interesuje ga šta predlaže Savjet radne zajednice, jer smatra da nije osnovno usaglašenje radnog vremena sa višim organima.

Olujić Dragan - član Savjeta radne zajednice ističe da se stav Savjeta razlikuje od stava sekretara, pa se prezentiraju samo podaci prikupljeni anketom (u sjedničkom materijalu).

Sekretar Stupar Rajko - tvrdi da 174 radnika podržavaju prijedlog Odluke, navodeći da su SUP, Sekretarijati za inspekcije i narodnu odbranu i Zavod za društveni razvoj za novo radno vrijeme. Stav Savjeta je da bez obzira na anketu da će se disciplinovano sproveсти odluka.

Odbornik Zec Marko - zalaže se da se posluša mišljenje kolektiva. Ljeti je novo radno vrijeme nezgodno za rad. Ističe, da mnoge skupštine nisu prešle na novo radno vrijeme. Ni mjesni uredi nisu za novo radno vrijeme.

Odbornik Osmančević Sabahudin - je za novo radno vrijeme. Treba voditi računa o gradjanima i zadovoljiti potrebe privrede.

Kovačević Rodoljub - predsjednik Savjeta radne zajednice podvlači da Savjet nije zauzeo stav. Stanje je konstatovano putem ankete. Većina radnika nije za novo radno vrijeme.

Predsjednik Babić Živko - predlaže da sekretar odredi radno vrijeme, po potrebi, za inspekcije i mjesne urede.

Odbornik Koprivica Boško - predlaže da se ne pitaju radnici mjesnog ureda, već gradjani.

Odbornik Fail Ivica - predlaže da se odredi kad odbornici mogu biti primljeni kod sekretara, predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik Babić Živko, odgovara drugu Failu da odbornicima nije ograničen dolazak i mogu biti primljeni uvijek. Zgodno je medjutim, da se najave telefonom. Kad je predsjednik otsu-

tan, zamjenjuje ga potpredsjednik. Potpredsjednik prima stranke po prethodnom dogovoru, inače radi po dogovoru sa predsjednikom na zaduženjima, rad komisija i slično. Dakle, potpredsjednik prima stranke ali ih prima po dogovoru, kako bi se mogao posvetiti poslovima.

Odluka je usvojena većinom glasova, dva protiv i jednim uzdržanim glasom.

Usvojena je preporuka o potrebi prelaska na novo radno vrijeme radnih organizacija iz oblasti od javnog interesa na području opštine.

Ad 7.

Prijedlog Odluke o kanalizaciji.

Izvjestilac je ing. Hurle Franjo.

Odbornik Stanković Duško - predlaže u čl. 5. stav 2. novu formulaciju - ako ima kanalizaciju i u čl. 13. - na trošak "Vodovoda" ako se drugi put uvodi priključak.

Odbornik Fail Ivica - predlaže da se čl. 21. dopuni da izgradjenu kanalizaciju "Vodovod" preuzima kao osnovno sredstvo.

Republički poslanik Mešinović Tasim - je protiv monopola koji daje čl. 9. propisujući da priključke isključivo izvodi "Vodovod i kanalizacija" ili daje na izvodjenje drugima po dogovoru.

Odbornik Filipović Safet - kaže da ne zna čija je kanalizacija u Banja Luci. Ako je javna, da se osloboди kamate na poslovni fond, ali poslovni fond ne može ničim biti okrnjen.

Odluka je skinuta s dnevnog reda.

Ad 8.

Prijedlog odluke o organizaciji službe zaštite poljskih dobara.

Nije bilo diskusije.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad. 9.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o regulacionom planu stambenog naselja "Borik".

Izvjestilac je Radovanović Drago, direktor Urbanističkog zavoda - diskusija u sjednickom materijalu.

Odbornik Lučić Tomo - predlaže da "Bosanka" učestvuje u izgradnji zemljišta u Boriku.

Odbornik Plavčić Milorad - smatra da je Urbanistički zavod bio dužan da upozori na dislokaciju "Bosanke". Odlukom sve treba regulisati. Predlaže da se da lokacija "Bosanki" s tim da se ona i Stambeno preduzeće nagode o svemu.

Odbornik Jovetić Božidar - ističe da se problemi "Borika" ne rješavaju 20 godina.

Odbornik Djubo Refik - ističe da "Bosanka" nije doveđa do izmjena urbanističkog plana, već da je to propušteno regulirati.

Predsjednik Babić Živko - smatra da je situacija dovoljno proučena, "Bosanka" ne zagaujuje zrak, nije štetna po okolinu, spremna je da uredi okolinu, cvijetna polja, fasade i td. Interes je grada da se da lokacija.

Potpredsjednik Vukić Ante - napominje da je Borik predviđen za stambenu izgradnju, ali da momentalno nema mogućnosti da se bilo šta uredi.

Odbornik Filipović Safet - pita šta je predviđeno gdje sad "Bosanka"?

Odluka o izmjeni Odluke o regulacionom planu stambenog naselja "Borik" je usvojena većinom glasova i dva protiv.

Ad lo.

Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta opštine Banja Luka. Izvjestilac je načelnik Sekretarijata skupštine Kuzmanović Rajko.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 11.

Prijedlog rješenja o oslobođanju Stambenog preduzeća u Banja Luci obračunavanja i plaćanja kamate na fond stambenih zgrada.

Izvjestilac odbornik Djubo Refik.

Rješenje je usvojeno jednoglasno.

Ad 12.

Prijedlog rješenja o oslobođanju jedinice za gazdovanje stambenim zgradama Kombinata drvne industrije "Vrbas" u Banjoj Luci, obračunavanja i plaćanja kamate na fond stambenih zgrada.

Izvjestilac je odbornik Djubo Refik.
Rješenje je usvojeno jednoglasno.

Ad 13.

Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Statuta osnovnih škola "Mladen Stojanović" Banja Luka, "Prva krajiška proleter-ska brigada" Piskavica, Osnovne škole Dragočaj i Zaštitne radionice za rehabilitaciju i zapošljavanje lica defektnih sluhom "DES" Banja Luka.

Izvjestilac Kovačević Rodoljub, referent za praćenje zakonitosti opštih akata radnih i drugih organizacija - diskusija u sjedničkom materijalu.

Zaključci usvojeni jednoglasno.

Ad 17.

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisija za boračka pitanja.

Izvjestilac potpredsjednik Vukić Ante - diskusija u sjedničkom materijalu.

Rješenje je jednoglasno usvojeno.

Pošto poslije pauze nije bila kvalifikaciona većina za odlučivanje, predsjedavajući je zaključio sjednicu u 16,45 sati.

Zapisničar,
Alagić Ibro

Alagić Ibro

Predsjedavajući,
Babić Živko

Babić Živko